


ŠIBENIK, 9 SVIBNJA 1962.
 BROJ 503 GODINA XI
 List izlazi svake srijede * Uređuje redakcijski kolegij * Glavni i odgovorni urednik — NIKOLA BEGO * Uredništvo: Šibenik, Ul. Jelke Bučić 5 * Telefon uredništva 25-62 * Ručkopisi se ne vraćaju

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

Cijena 20 dinara * Izdaje: Novinsko-izdavačko poduzeće »Štampa« Šibenik * Direktor MARKO JURKOVIC * Mjesečna pretplata za FNRLJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara * Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-8 * Telefon štamparije 22-28 i 29-57



Predsjednik Tito govorio na mitingu u Splitu

U nedjelju 6. maja predsjednik Republike Josip Broz Tito svečano je pustio u pogon najveći jugoslavenski hidroenergetski sistem - hidroelektranu »Split« u Zakučcu kraj Omisa. Poslije toga predsjednik Tito vratio se u Split gdje je govorio na veličanstvenom mitingu. Tačno u 10 sati predsjednik Tito sa svojom pratnjom stupio je na svečanu tribinu. Pojava druga Tita na tribini izazvala je oduševljene pozdrave i neprekidne aplauze više od 150.000 građana Splita i Dalmacije. Veličanstveni miting otvorio je sekretar Kotarskog komiteta SK Split Petar Alfirević, a zatim je uzeo riječ predsjednik Republike Josip Broz Tito. Govor predsjednika Tita bio je često prekidan dugotrajnim aplauzima, poklicima i snažnim izrazima odobravanja. Nešto poslije 11 sati predsjednik Tito završio je svoj govor, a na splitskoj obali još dugo su tražile ovacije voljenom Titu, još dugo se čula omiljena pjesma naših ljudi: »Druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrećemo«.

Plenum Kotarskog komiteta NOH-a Nove obaveze i zadaci

Prošle subote održan je plenarni sastanak Kotarskog komiteta Narodne omladine. Plenumu je prisustvovao i Mirko Bolfek, sekretar Centralnog komiteta NOH-a. Na plenumu se najviše raspravljalo o tekućim zadacima Narodne omladine, kao i o nekim problemima koji su uskršli u toku rada. Između ostalog, bilo je govora i o članstvu u organizaciji. Izneseno je mišljenje da se to članstvo ponekad vodi samo formalno, a da se ne gleda da li stvarno omladinac radi. Zbog toga i biva da se raskorak između stvarnog stanja omladinske organizacije, onog njenog aktivnog i vrijednog članstva, naročito na selu, i onog koje »postoji i radi« samo na papiru odjednom povećava. U vezi toga rečeno je, da bi o tim stvarima trebalo voditi računa, naročito seoske organizacije, jer se ta »papirnata« broj-

Proslava Prvog maja

Međunarodni praznik rada — 1. maja svečano je proslavljen u Šibeniku. Prvomajska proslava započela je svečanim sastancima u privrednim organizacijama, ustanovama i školama. U subotu 28. travnja održana je u Narodnom kazalištu svečana akademija, kojoj su prisustvovali predstavnici političkih i društvenih organizacija, radnih kolektiva i JNA. Nakon odsviranja državne himne ansambl Narodnog kazališta izveo je jednočinku »Lekcija« B. Jovanovića sa tematikom iz narodnooslobodilačke borbe. Za prvomajске prazničke grad je bio iskićen zastavama, zelenilom, a na istaknutim mjestima postavljani su svijetleći prigodni natpisi, dok je obala bila iluminirana. 1. maja priređeni su brojni sportski susreti, a u susjednim selima kulturne priredbe. Drugog dana radni kolektivi i pojedinci organizirali su izlete u blizu i dalju okolicu.

PROSLAVA PRVOG MAJA U BUKOVICI

Ovogodišnji Prvi maja najsvetčanije je proslavljen na čitavom području kistanjske komune. Uoči proslave održane su svečane priredbe u svim većim mjestima, dok su u Kistanjama i Đevrskama izvedeni kulturno umjetnički programi. Pored prigodnog referata u Kistanjama je održana priredba uz suradnju pripadnika JNA kninskog garnizona. Članovi mjesnog Kulturno-umjetničkog društva izveli su Nušićevu »Vlast«, a zatim su nastupili prigodnim pjesmama i recitacijama. Grupa vojnika, uz pratnju vojnne muzike, izvela je program koji se sastojao od narodnih pjesama i zabavnih melodija.

SVEČANO PROSLAVLJEN PRVI MAJ

Proslava 1. maja u Murteru bila je u znaku prazničkog raspoloženja. Uoči 1. maja po okolnim brežuljcima paljene su vatre, a u kino-dvorani je održana svečana akademija. Na programu su se nalazile folklorne igre i prvi ovogodišnji nastup Pjevačkog društva Murter. Duplom puna dvorana aplauzom je, u više mahova, nagradila nastupe Pjevačkog društva i folklorne grupe. Poslije programa nastavljen je s narodnim veseljem do kasno u noć. Na sam 1. maj održana je u Murteru Općinska fiskulturna smotra, tako da su se u toku prijepodneva održavala razna sportska takmičenja. Navečer je u kino-dvorani priređena zabava. Drugi dan praznika označen je radnom akcijom na uređenju nogostupa Hramna-Slanica. Čitav kolektiv mjesne poljoprivredne zadruge učestvovao je na ovoj radnoj akciji. (JO)

Sjednica Narodnog odbora kotara Pet ili tri općine

Na posljednjoj sjednici Narodnog odbora kotara donesen je zaključak o novoj političko-teritorijalnoj podjeli šibenskog kotara, koji će biti podnesen Izvršnom vijeću Sabora Hrvatske. Prema tom zaključku općine Tijesno, Vodice i Primošten se ukidaju i pripajaju općini Šibenik. Općine Oklaj i Stankovci također se ukidaju. Prva će se pripojiti općini Knin ili Drniš, a općina Stankovci, prema zaključku birača, pripojit će se benkovačkoj općini u kotaru Zadar. Većinom glasova usvojen je amandman, koji je podnio na zajedničkoj sednici obaju vijeća odbornik Dušan Popović uz podršku još dvojice odbornika, da se općine Skradin i Kistanje također uklinu i pripoje područjima kojima one gravitiraju. Prema tome Sabor Hrvatske odlučit će da li će na području šibenskog kotara djelovati pet ili tri općine, tj. Šibenik, Drniš i Knin, ili pak uz ove tri još Skradin i Kistanje.

Jugoslavenske pionirske igre

Smotra mladosti


Općinski odbor za organizaciju Jugoslavenskih pionirskih igara umješno je iskoristio nedjeljno prijepodne uoči prvomajskih praznika i na sportska igrališta na Podvornici okupio odabrane predstavnike osnovnih škola drniške općine da održe međusobne sportske susrete i odrede najbolje koji će predstavljati svoju školu i općinu na daljim takmičenjima u kotarskim razmjerima.

Takmičenja su se održavala u lakoatletskim disciplinama i sportskim igrama muških i ženskih odjela škola iz Drniša, Pakova Sela, Trbovnja i Unešića. Dok bi se za učestvovanje škola iz Gradca i Drinovca i moglo naći opravdanje — veća udaljenost i nepodesne saobraćajne veze — iznaneđuje što se na takmičenju nisu pojavili učenici iz susjednog Siverića.

Takmičenja u lakoj atletici održavala su se u trčanju, skokovima i bacanju. Kod učenika u trčanju na 80 metara prvi su stigli učenici iz Drniša Dražan Jović i Dušan Pokrajšek, a na stazi od 60 metara za učenice prva je bila Zlata Čuk iz Drniša, a druga Vinka Buha iz Trbovnja. I u skoku uvis učenici iz Drniša imali su dvostruku pobjedu, jer je Nikola Andabaka skočio 150, a Bogoljub Gundelj 145 centimetara. Kod učenika pobjednica je Milka Ponjević iz Drniša. U bacanju kugle snažni Brnidiš Drniša s daljinom od 14 metara daleko je ostavio sve svoje takmače.

U igri »graničara« samo za učenike nižih odjeljenja pobijedila je škola iz Drniša, a u malom rukometu postignuti su slijedeći rezultati: Drniš — Unešić 24:1 (12:0), Unešić — Pakovo Selo 6:1 (4:0) u susretu učenika, a u susretu učenika Drniš je pobijedio Pakovo Selo s 5:1 (2:0), a Pakovo Selo Unešić s 2:1 (2:1).

Za dobru organizaciju i dobro vođenje susreta puno priznanje zaslužuju nastavnici fizičkog odgoja Beader i Bulat. (c)



Zastave na obali u povodu 1. maja

KOMENTAR

Nova mjerila u raspodjeli

Sistem raspodjele dohotka prema radu koji kod nas predstavlja, može se bez dvoumljenja reći, jedan od kamena temeljaca na kojem počiva društveno uređenje, dobio je u posljednje vrijeme novi impuls: Zakon o obrazovanju komisija za provođenje propisa o raspodjeli čistog prihoda privrednih organizacija i ustanova i Uputstvo o utvrđivanju i provođenju općih mjerila za raspodjelu čistog prihoda.

Što zapravo predstavljaju ova dva akta? Uputstvo o utvrđivanju i provođenju općih mjerila za raspodjelu čistog prihoda u stvari je daljnja konkretizacija načela preporuke o raspodjeli čistog prihoda koju je prije nekoliko mjeseci donijela Savezna narodna skupština, a kojom se nalaze radnim kolektivima da se prilikom raspodjele svog čistog prihoda ponašaju kao dobri privrednici. Drugim aktom Zakonom o formiranju komisija za provođenje propisa o raspodjeli čistog prihoda privrednih organizacija i ustanova — zavodi se svojevrsna društvena kontrola koja treba da omogući radnim kolektivima da sagledaju vlastitu situaciju, da im pomogne da lakše izgrade vlastita mjerila u raspodjeli koja neće biti u suprotnosti s općim mjerilima koja važe za cijelu zemlju. Takve komisije organiziraju se na teritoriji općine, a postoji i Savezna komisija. Njihov je prvenstveni zadatak da radnim kolektivima pružaju savjete kako da se najpravičnije uklope u opća mjerila za raspodjelu čistog prihoda na fondove i lične dohotke. Oni će organizirati dogovore srodnih kolektiva, prenositi će iskustva drugih, a tek u krajnjoj liniji, kad ne budu pomogla sva druga sredstva, primjenjivat će svoje pravo to jest zahtijevati sve od radnog kolektiva da obustavi raspodjelu i da svoj pravilnik ponovo razmatra i ispravi u njemu ono što odudara od općih mjerila i načela.

Kakva su ta opća mjerila i što ona zapravo znače? Suština je u tome da nitko nema prava da prisvaja ono što nije rezultat njegova rada. Prije svega, sav čist prihod koji je radni kolektiv ostvario bilo neopravdanim povećanjem cijena, špekulacijom, monopolističkim položajem na tržištu, ili nekim drugim neekonomskim načinom, sav prihod, dakle, koji nije rezultat povećane produktivnosti rada i ekonomičnijeg poslovanja, ne može biti raspodjeljivan na lične dohotke. On mora da bude unašan u fondove poduzeća. Druga karakteristika općih mjerila za raspodjelu čistog prihoda na fondove i lične dohotke jeste u tome što ona zahtijevaju da fondovi poduzeća rastu nešto brže od ličnih dohodaka i u slučaju kada dohodak raste isključivo zaslugom kolektiva. U uputstvu je jasno precizirano kako se taj odnos izračunava pa ga zbog toga nećemo navoditi.

Ovakav zahtjev društva da fondovi rastu nešto brže od ličnih dohodaka razumljiv je iz prostog razloga što je razvitak tehnike i proizvodnog procesa tako brz da zahtijeva od svakog kolektiva maksimum napora i velika ulaganja, ako želi da drži korak i da na tržištu bude konkurentno sposoban.

Samo površnom posmatraču može izgledati da su ove najnovije mjere državnih organa, kojima je cilj da usklade raspodjelu u poduzećima sa stvarnim rezultatima koji ona postižu, u neku ruku sputavanje ili ograničavanje prava radnih kolektiva da samostalno raspodjeljuju svoj dohodak. U stvari, radni kolektiv i nadalje ostaje isključivi vlasnik dohotka koji ostvaruju. On ga samostalno raspodjeljuje na fondove i lične dohotke, sam utvrđuje svoja mjerila za raspodjelu. Ali on to ne može da čini na način koji bi bio suprotan općim intencijama. Ne može prisvajati ono što stvarno nije zaradio, društvo mu ne dozvoljava da loše gazduje, zapravo štiti ga od onih koji bi pokušali da mu nametnu takva mjerila za raspodjelu koja bi ga već sutra dovela na prosjački štap.

Neposredni zadatak radnih kolektiva je da još jednom cjelovitije i studioznije razmotre svoje pravilnike o raspodjeli čistog prihoda i ličnih dohodaka i da ih usklade s mjerilima koja su u spomenutom Uputstvu naznačena. Prve sjednice naših radničkih savjeta trebalo bi da budu posvećene upravo ovom problemu.

To je svakako pravilniji put nego čekati da komisije koje se formiraju u općinama, a one će razmotriti način raspodjele u svim kolektivima, zahtijevaju od radnih kolektiva da ponovo razmotre svoja mjerila za raspodjelu, jer im postojeća nisu u skladu s općim mjerilima i načelima.

Naš osurt

Nepravilnosti u privredi i radničko samoupravljanje

Uporedo s općom inicijativom i poletom kao glavnim rezultatom našeg društvenog i ekonomskog sistema, nikle su tu i tamo i takve pojave koje naša javnost osuđuje, ali koje ipak i dalje s manje ili više uspjeha »životare« ili čak uzimaju sve više maha. Radi se tu prije svega o pojavama neloyalne konkurencije, nabijanja cijena, pronalaznja »rupa« u raznim zakonskim propisima i slično. Negdje su se negativne pojave čak prenijele sa poduzeća i na općinske narodne odbore, koji u cilju »zaštite« svojih poduzeća odobravaju njihove marifetluke i zatvaraju lokalno tržište sposobnijim privrednim organizacijama iz drugih kotara ili republika, podržavajući na taj način nezdrave lokalističke tendencije.

Po suštini u istu kategoriju antisocijalističkih pojava može se ubrojiti i nesavjesno zaduživanje, neodgovorno neplaćanje obaveza od strane pojedinih poduzeća i ustanova nanoseći na taj način znatnu štetu i nestabilnost u poslovanju drugih organizacija. Našoj zajednici mogu da naškodi uskogrudni lokalni partikularizam, ukoliko ga na vrijeme ne uočimo i ne aktiviramo društvene snage na njegovom gušenju još dok je u začetku. Jer, takav partikularizam zaklanja se često za antibirokratske fraze, u odnosu na »sebi ravn« ili »prema gore« nastoji da sačuva slobodu akcije, monopol, ekstra viškove i razne privilegije, dok prema dolje guši demokratizam i samoupravljanje.

Nerazlikovanje starog od novoga u našem sistemu i sentimentalnost prema onima koji na bilo koji način podržavaju konzervativizam u privredi nužno dovodi do pojava u kojima stihija i praktičizam prosperitaju. Stoga svjesne socijalističke snage u uslovima našeg razvika moraju igrati bitnu ulogu u odgajanju radnih ljudi, u izgradnji i njegovanju socijalističkog morala, učvršćenju discipline i odgovornosti.

Koje je glavno oružje kojim se možemo suprotstaviti svim negativnim pojavama u privredi i drugim oblastima?

Bez sumnje, glavno sredstvo borbe protiv tih pojava i birokratizma je efikasno funkcioniranje organa radničkog samoupravljanja i drugih demokratskih tijela. Društveno-političke organizacije treba da pokreću i aktiviraju najširi krug radnika protiv takvih pojava koje su strane socijalističkom društvu i s kojima se ono obračunava. Naravno, društveno-političke snage treba da budu inicijatori obračuna, ali ni upravni aparat ne smije ostati pasivan. To se može naročito reći za razne inspekcije i organe društvenog nadzora.

Ne treba se zavaravati da se svi problemi mogu riješiti odjednom. Naprotiv, to je proces i svi društveni faktori u komunama i privrednim organizacijama treba da se orijentiraju ra uporan, sistematski i metodičan rad. Logično je da sve nove pojave, koje su nikle u novim uslovima privrednog i opće društvenog razvoja mogu i moraju rješavati odgovarajućim novim putevima i sredstvima.

Mnogi problemi nastaju i razvijaju se naročito u privredi. Ona je već preboljela sve ili gotovo sve »dječje« bolesti. Ona danas može davati mnogo veće obilje dobara nego ikad ranije, ali isto tako njoj treba pomasti da se razvija i dalje, podržavati sve oblike stvaranja suvremenije proizvodnje na višem nivou, raznih oblika integracije, ali nikada ih ne forsirati. Ni jedno udruženje ne bi smjelo da nastane administrativnim pritiskom, već na zdravim osnovama i da u njemu vide materijalni interes svi partneri.

Komune još uvijek nastoje

da razne probleme pokušavaju riješiti jedino izgradnjom novih industrijskih objekata. Takva praksa, koliko god je ranijih godina bila pozitivna toliko bi u novim uslovima mogla da ima negativnog odraza na dalji razvoj proizvodnih snaga, produktivnosti, korištenja kapaciteta i rentabilnosti poslovanja. Nama su potrebna snažna, a ne rasjeckana poduzeća koja nisu u stanju da se održe ni u lokalnim razmjerima, a kamoli da se orijentiraju na izvoz.

Unapređenje proizvodnje, jačanje produktivnosti i štednju na svim nivoima treba da provodi privreda, ali ne samo ona. To je zadatak svih društvenih snaga, jer jedino zajedničkom akcijom svih zainteresiranih faktora moguće je uskladiti kretanje ličnih dohoda s rezultatima proizvodnje, a također i budžetsku i ostalu neprivrednu potrošnju držati u okvirima materijalnih mogućnosti.

Uz 20-godišnjicu JRM i pomorstva Zajednički izlet omladine i pripadnika JNA

U prošlu subotu omladina Ekonomske škole, te jedna veća grupa momara i vojnika šibenskog garnizona napravili su vojnim brodom zajednički izlet do Rogoznice. Oni su posjetili Tvornicu za preradu ribe, a zatim su razgledali samo mjesto.

U toku dana izvršen je i posjet jednoj vojnoj jedinici. Omladina je obišla sve prostorije u kasarni i tom prilikom se upoznala sa životom vojnika naročito s njihovim radom u slobodnim časovima. Održani su i međusobni

U Kninu održano Peto zborovanje izviđača

U vremenu od 30. aprila do 2. maja u Kninu je održano Peto zborovanje izviđača Dalmacije. U toj velikoj prvomajskoj akciji pod simboličkim imenom »Naše vatre i zastave« sudjelovalo je oko 1000 izviđača s područja kotarskih starješinstava Makarske, Splitske, Šibenika, Zadra i Bihaća.

U toku trodnevnog zborovanja izviđači su učestvovali u prvomajskoj bakljadi, priredili su svečanu taborsku vatru, sudjelovali u defileju, kojom prilikom je pred postrojenim jedinicama govorio Slavko Bjažić, sekretar Saveza izviđača Hrvatske.

Učesnici Petog zborovanja, za vrijeme svog boravka u Kninu, položili su vijence pred spomenike revolucije, organizirali više izviđačkih natjecanja i priredbi.

Predsjednik kninske općine M. Simobad priredio je svečani prijem za delegaciju izviđača.

Sa završne svečanosti učesnici zborovanja izviđača Dalmacije uputili su pozdravni brzozav predsjedniku Titu.

Zborovanje je uspješno proteklo zahvaljujući dobro provedenoj organizaciji Štaba zborovanja, pomoći kotarskih starješinstava Šibenika i Splitske, kao i svih faktora u kninskoj komunici.

Zborovanje je svečano otvoreno 30. aprila, u 17 sati, podizanjem zastave na centralni jarbol uz zvuke državne i izviđačke himne, te govornima Slavka Galića, starješine zborovanja i Momira

Slavko Bjažić, sekretar Saveza izviđača Hrvatske, predsjednik kninske općine Mirko Sinobad, pukovnik Smajo Balalić, rukovodilac kotarskih starješinstava Makarske, Splitske, Šibenika, Zadra, Bihaća i drugi gosti.

Nakon intoniranja državne himne i internacionale, pred postrojenim izviđačkim jedinicama govorili su Slavko Bjažić, potpukovnik Milorad Novaković i Glišo Kablar.

Drugog maja kninsko zborovanje izviđača bilo je svečano zaključeno. Pred tribinom u »boćicama« još jednom su se postrojile sve jedinice, da uz zvuke izviđačke i državne himne odaju počast zastavi, koja se spuštala sa centralnog jarbola.

S ovog zborovanja u Kninu pomijet ćemo najljepše utiske, rekao je Duško Ivošević, starješina Kotarskog starješinstava Saveza izviđača Šibenik. Izrazio je zadovoljstvo što je kninski odred, uglavnom vlastitim snagama, uspješno izvršio zadatak, pokazao snagu i zrelost pri organiziranju ovako značajne izviđačke manifestacije. Ovakvim radom izviđači Dalmacije treba da nastave, jer to doprinosi produbljenju međusobnih veza i njegovanju bratstva i jedinstva. U duhu te ideje odvijalo se prvomajsko zborovanje u Kninu, što se ima zahvaliti odavno uspostavljenim vezama izviđača Dalmacije s izviđačima drugih krajeva i bratstva republike. (m)

Šolaje, predsjednika Općinskog odbora SSRN. Za to vrijeme na počasnoj tribini su se nalazili Mirko Sinobad, predsjednik NO-a općine Knin, pukovnik Smajo Balalić, članovi štaba zborovanja i predstavnici starješinstava

U predprazničku večer u čiju čast je kninska tvrđava bila svečano filuminirana, a s njenih zidina bio priredjen vatromet, učesnici zborovanja zajedno s omladinom Knina, sudjelovali su u velikoj prvomajskoj bakljadi. Nakon toga su se okupili oko svečane taborske vatre uz koju su prvoborci Knina evocirali događaje iz narodnooslobodilačke borbe naroda ovog kraja.

Prvog maja delegacije izviđača položile su vijence na spomen-ploču koja se nalazi na kući u kojoj se rodio legendarni borac sa Sutjeske narodni heroj Boško Žunić, na grob omladince-revolucionara Krste Ljubčića i na zajedničku grobnicu palih boraca u Kninskom Polju.

U 10 sati izviđači su učestvovali u svečanom defileju, koji je prošao glavnom ulicom i ispred počasne tribine na kojoj su se

susreti u odbojci i šahu. Istog dana poslije podne, u velikoj dvorani Zadružnog doma održan je zajednički ples kojem je prisustvovala i omladina iz mjesta. Za vrijeme vožnje, omladinci su pokazali posebno interesiranje za oruđa na brodu, za rad i namjenu pojedinih brodskih instrumenata o čemu su im davana potrebna objašnjenja.

Nema sumnje, da ovakav vid zajedničke suradnje između omladine i pripadnika Armije pridonosi njihovom međusobnom upoznavanju i zbližavanju.

M. Kurilov

SPECIJALNA EMISIJA PIONIRSKO RADIO-STANICE

Prvog maja Pionirska radio-stanica emitirala je svečani program u toku kojeg su Narodni odbor općine, društveno-političke organizacije, ustanove i radni kolektivi čestitali građanima Knina i narodu kninske općine međunarodni praznik rada — Prvi maja.

PRVOMAJSKI IZLET U BURUM

Građani Knina i obližnjih sela 2. maja okupili su se na tradicionalnom prvomajskom izletu u Burumu, gdje je održano narodno veselje. Vrijeme je bilo lijepo i sunčano.

NA PRVOMAJSKOJ ZABAVNOJ PRIREDBI NASTUPILI PJEVAČI IZ BEOGRADA

U čast Praznika rada u Domu JNA u Kninu održana je zabavna priredba. Program su izveli Đorđe Marjanović, Dubravka Nešović i Drazoslav Gračić koji su priredili veće najnovijih šlagera i romansa, uz pratnju džez-orkestra Petra Sama.

REZULTATI TAKMIČENJA


U spremnosti na dizanju šatora natjecali su se odredi kotarskih starješinstava Šibenik i Split. Pobjeda je pripala boljim Splitsanima.

U organiziranom krosu sudjelovali su članovi izviđačkih jedinica Bihaća, Splitske, Šibenika i Zadra. Pobjednici krosa bili su splitski izviđači.

U nepotpunom šahovskom takmičenju u kojemu su se susreli izviđači Splitske i Šibenika, meč je završen s rezultatom 3:2 u korist Splitske.

U malom rukometu (za izviđače) natjecali su se igrači iz Bihaća, Knina, Makarske, Splitske, Šibenika i Zadra. U finalnom susretu između rukometaša Knina i Splitske, pobjeda je pripala Kninjanim. Susret je završen s rezultatom 9:7. U malom rukometu planinke iz Knina pobijedile su planinke Splitske s rezultatom 9:8.

U 'PARKU STRIJELJANIH' NA ŠUBICEVCU



Prva misao, kojom svakom svakom koraku našu prošlost, koja nam izgleda tek juče završena, da bi se neraskidivo stopila sa sadašnjosti. Pogled na betonske stupove izlomljene kuršumima tuđina - okupatora, kuršumima, koji su probili tijela komunističke, stapa nam se s pogledom na okolne strojeve, ljude, nove zgrade u blizini, pa i mnogo, mnogo dalje. To je upravo onaj osjećaj i ona težnja, za koju su dali svoje živote oni, kojima podizemo ova vjelebi spomenik.

J. Celar

Piše: Vitomir Gradiška

I partizanska minerska jedinica na moru 1942. godine

Krajem juna ove godine navršava se 20 godina od formiranja prve partizanske minerske jedinice na moru. Odluku o tome donio je bio Štab Sjeverno-dalmatinskog partizanskog odreda.

Formiranju te prve naše pomorske jedinice na šibenskom području prethodile su tri pojedinačne akcije na vadenju morskih mina, prema direktivi Okružnog komiteta SKH za Sjevernu Dalmaciju u 1941. godini.

Augusta 1941. jedna grupa omladinaca iz Prvić-Luke, predvođena Jurin Nedeljkom, sada potpukovnikom JNA, izvadila je jednu morskou mininu iz morskog polja okupatora ispred Šibenika, upravo između otoka Zlarina i Tijata, radi iskorištavanja eksploziva u diverzantske svrhe.

Gotovo u isto vrijeme jedna grupa omladinaca iz Sepurine, kojoj je bio na čelu Antulov Mate, sada kapetan fregate JRM, izvadila je jednu kompletnu mininu u predjelu Žirija, između otočića Samograda i Reparašnjaka, u namjeri da je opet postavi na liniji, kojom su redovito saobraćali talijanski brodovi, i to baš u tjesnacu između otoka Tijata i Logoruna.

Treću mininu izvadili su ispod Kukuljaka omladinci iz sela Murtera Plesić Celestin, sada svjetioničar na Prišnjaku ispod Murtera i Markov Zvone, oficir JNA u penziji.

Ove akcije u 1941. godini pokazale su da se na šibenskom području, i pored svakodnevnih kontrole koju su na moru vršili talijanski patrolni brodovi, ipak mogu uspješno vaditi morske mine u cilju dobivanja eksploziva neophodno potrebnog našim jedinicama na kopnu za razne akcije.

Drug Jurin Ante-Marko, politički komesar Sjeverno-dalmatinskog partizanskog odreda, koji je donekle i sam poznavao težinu i delikatnost vadenja morskih mina u uslovima talijanske okupacije naše obale, vadenje mina je povjerio jednoj izabranoj ekipi dobrovoljaca iz svog odreda, koji su se javili za formiranje te prve naše pomorske jedinice. To su bili:

Grubelić Joso-Sekin iz Sepurine kao rukovodilac ekipe, te Vlahov Dušan-Mutulino iz Sepurine, Antić Dinko-Bamba iz Sepurine, Vladić Martin-Brzi iz Prvić-Luke, Lučev Ante-Seljko iz Prvić-Luke kao članovi ekipe.


Rukovodilac ekipe dobio je u Rujištima od Štaba - Odreda pismo u zapečaćenoj kovčetu, adresirano za odgovornog drugu na sektoru Vodic, s nalogom da se pospiješ organizacija minerske ekipe i da se što brže izvrše sve pripreme za omogućavanje njezina rada. Po dolasku na teren Vodicu pomenuta se petorka par dana zadržala oko Vodica i Srime, dok su drugovi terenski rukovodilci Murtera i Betine, po nalogu iz Vodica, pripremili teren toj grupi prvih partizanskih minera i nabavljali sredstva. Početkom jula stigla je obavijest sa Modrava da mineri mogu doći. Na Modravama ih je prihvatio drug

Bilić Šime-Mime, pa ih je preko veze Škevin Šime i drugova uputio u Kornate. Otok Zut je bio prva prihvatna partizanska baza u Kornatima. Grupu minera je tamo prihvatio drug Bilić Josip iz Betine. Mineri su nekoliko dana bili smješteni u uvali Bizikovica. Kroz to vrijeme bila im je dodijeljena jedna ladica - gajeta beškingskog tipa, dužine 16 noga, vlasništvo Ježina Stipe iz Murtera, koju je vlasnik u sporazumu s rukovodstvom NOP-a sektora Kornati, stavio njima na raspolaganje. Pored toga drugovi ilegalci iz Kornata pribavili su minerima potreban alat za vadenje i demontiranje mina, a koji se sastojao od dviju dugačkih motki-kopista, a svaka je na donjem kraju imala željeznu kuku, jednog čekića, sjekača željeza, malja, srpa i jednog univerzalnog francuskog ključa. Pored toga im je bio dat pribor za jelo i potreban kuhinjski pribor, i bili su snabdjeveni zalihom hrane za nekoliko dana.

Tako opremljena prva minerska jedinica isplovila je s otoka Zuta jedno poslije podne u prvoj dekadi mjeseca jula 1942. godine na svoj prvi borbeni zadatak. Pravac je bio južni dio Kornata, gdje se nalazilo vrlo mnogo potopljenih morskih mina, koje su bile dio obrambenog sistema okupatorske odbrane zaposjednute dalmatinske obale. Čišćenje tog dijela naše obale od neprijateljskih mina imalo je za nas dvostruko značenje. S jedne strane trebalo je narušiti sistem talijanske odbrane i time omogućiti slobodan pristup savezničkim ratnim brodovima i podmornicama i u unutrašnje kanale u cilju ometanja plovidbe talijanskim brodovima, a s druge, našim jedinicama na kopnu bilo je potrebno pribaviti dovoljne količine eksploziva za njihove borbene akcije i zadatke.

Treba napomenuti da su u to vrijeme (lieto 1942.) strateške pozicije talijanskog okupatora na našoj obali još bile neurožene, stoga se on vrlo sigurno osjećao i nije do tada poduzimao neke naročite mjere za svoju sigurnost na našoj obali i na moru. Zahvaljujući tome samopovzdani talijanskog okupatora, naša minerska grupa u maloj ribarskoj lađi, uplovišći kroz prolaz između otoka Opata i Smokvice u donje Kornate, neometano je pristala u uvali Opatriju, gdje je bila na domaku mina. Još iste večeri prišla je izvidanju morskog prostora između rta Piljca (zapadni rt otoka Škulja) i najbliže obale na Onatu. Iskustvo ribarsko oko druga Grubelića, koji se potoe na jarbol da bi imao širi vidik i bolji poegled, odmah je zapazilo nekoliko potvodnih mina talijanskog tipa »C 15«, potonulih ispod morske površine. Njegova izvanredna memorija zapamtila je određene tačke na obližnjim otocima kao sigurne orijentirne pozicije zapaženih mina. Izviđanje, kao posljednja faza u pripremanju za akciju, bilo je završeno. Sve je do sad išlo glatko. Predstojalo je ono najteže, ali, to su ostavili za sutra.

(Nastavit će se)



Knin: Novogradnja

Planovi komuna i nove privredne mjere

Otpočelo je provođenje novih mjera u privredi. Njima treba da se otklone uočene negativne pojave i tendencije u privrednim kretanjima, koje ako bi se nastavile mogle bi da prouzrokuju ozbiljnije teškoće u privrednom razvoju. Najveća smetnja potrebnoj stabilizaciji predstavlja stalno povećanje potrošnje svih vidova preko planiranog obima i preko postignutog tempa industrijske proizvodnje. Zbog toga se mjere i sračunavane da se smanji potrošnja, a poveća industrijska proizvodnja.

Svodenje potrošnje u okvirne koji odgovaraju sadašnjim mogućnostima privrede, treba da se postigne putem ograničenja daljeg porasta kupovne snage stanovništva, smanjenjem nepotrebnih neprivrednih investicija i sprovođenjem otpočinjanja novih privrednih investicija dok se ne završe stvore.

Ovoga puta nije samo od značaja vratiti potrošnju na okvire plana, već je isto tako od značaja, da se ona uskladi sa stepenom proizvodnje. Podaci o porastu industrijske proizvodnje u prvim mjesecima ove godine pokazuju da ona još uvijek stagnira.

Ova činjenica ukazuje da predviđene mjere u ograničenju potrošnje treba što brže i što efikasnije provoditi. S obzirom na dostignuti stepen decentralizacije sredstava zaokret u potrošnji u prvom redu odrazit će se na korišćenje lokalnih budžeta i fondova, jer su ovi od neposredne zavisnosti od raspodjele dohotka u privrednim organizacijama i od obima proizvodnje i poslovanja. Kako je već očito da će do izvjesne preraspodjele doći, to će se neminovno odraziti na priliv sredstava iz privrede u budžete komuna i budžetske fondove.

Ovo je posljedica sistema raspodjele, jer veći ili manji pri-

hodi budžeta u prvom redu su zavisni od kretanja ličnih dohoda, s obzirom da su doprinosi iz ličnih dohoda jedan od osnovnih prihoda budžeta komuna. Donijeto uputstvo Saveznog izvršnog vijeća o primjeni općih mjera u raspodjeli čistog prihoda privrednih organizacija i ustanova dovest će do smanjenja neopravdanog nivoa ličnih dohoda, koji je nastao kroz mnogobrojne ekscese u visokim prihodima pojedinih kategorija radnika bez ekvivalenta u datom radu. To će istovremeno značiti i promjene u sadašnjim pravilnicima o raspodjeli čistog prihoda i smanjenje raspona u ličnim dohodima, što će dovesti u svakom slučaju do manjih prihoda budžeta komuna.

Isto tako planirani prihodi budžeta i fondova na predviđenom porastu industrijske proizvodnje od 13% mogu se sa sigurnošću obezbijediti, ako industrijska proizvodnja produži sa tempom koga sada bilježi. Samim tim i dohodak u industriji, pri kontroli cijena koja se uvodi, ne može da kompenzira umanjenu produktivnost uslijed obima proizvodnje, te se već sada treba pripremiti na usklađivanje odnosa i stvaranje rezervi.

Isto tako mjere kreditne politike zahtijevaju da se sredstva

fondova upotrebe za pokrivanje negativnih salda poduzeća. Likvidacija dugova budžetskih organa i ustanova privredi smanjit će mogućnosti za nove nabavke i porudžbine te će i to oslabiti kupovnu moć.

Sve ove činjenice ukazuju da se u komunama mora hitno da pristupi reviziji postavljenih zadataka. Moraju se realnije procijeniti prihodi budžeta i fondova u svjetlosti djelovanja novih privrednih mjera, da bi se odmjenili okvirni neprivrednih i privrednih investicija i ostali materijalni lični rashodi, s obzirom na kretanje prihoda koje treba očekivati. U protivnom, komune će se ponovo naći u situaciji da ne mogu da obezbijede nesmetano financiranje planiranih zadataka i funkcioniranja svojih službi što će prouzrokovati nove teškoće i nestabilnosti štete po privredu komune, a samim tim štete i za širu zajednicu.

M. Mihailović

U MURTERU PROIZVODNJA SODE I BEZALKOHOLNIH PICA

Ovih dana je u Murteru otpočela proizvodnja sode i bezalkoholnih pica. Znači, još jedan problem za ovu sezonu je riješen. Nabava ovih artikala u prošlogodišnjoj sezoni bila je veoma kritična, te su s te strane ugostiteljske radnje na ovom području bile više puta u mat-poziciji. Sada u Murteru sa svojim proizvodima opskrbljivat će i okolna mjesta u sezoni. (JO)

Sa Skupštine filijale socijalnog osiguranja u Drnišu Troškove u zdravstvenoj službi treba smanjiti

I ove godine Skupština Filijale socijalnog osiguranja u Drnišu je ukazala na negativnu bilancu poslovanja Fonda zdravstvenog osiguranja s toga područja. U odnosu na 1960. godinu korištenje ambulantnog liječenja je povećano za 8,37%, dok su troškovi za tu vrstu povećani za 58,69%, bolničko liječenje se koristilo više za 2,61%, a troškovi su veći za 67,41%. Broj receptata se povećao za 9,23%, a troškovi za lijekove za 76,19%, broj putovanja osiguranika je veći 1,19%, a izdaci za putovanja 57,25%.

Promu tome korištenje zdravstvene zaštite na tom području povećano je za oko 6%, a troškovi za preko 70%.

Ovdje treba reći da na ove cijene ne utječu samo zdravstvene ustanove drniške općine, nego takve ustanove i sa drugog područja kod kojih se osiguranici drniške krajine liječe, dapače mnogo više od tih ustanova. Kad se ima u vidu da su novčana davanja osiguranicima (hranarina, trudnoća i porodaj, oprema, naknade smrti) u priličnoj mjeri manja nego u 1960. g., onda je jasno da se povećanje troškova zdravstvenog fonda uglavnom odnosi

na zdravstvenu zaštitu. Znači deficit od 27.325.329 stvorio se na sektoru tih troškova. Deficit je iz godine u godinu veći, pa ta moćni društveni faktori normalno traže uzroke takvog trošenja, jer će financijska neuravnoteženost uskoro zadavati posebnu brigu tim ljudima s obzirom da se osnivaju komunalni zavodi za socijalno osiguranje. Istaci treba da se u ovoj godini postiglo sniženje izgubljenih dana zbog bolesti i nesreće u poslu (2,5%), nesretnih slučajeva je manje za 9%, i t. d. Uza sve to postotak bolovanja u nekim privrednim organizacijama je neobično velik, kao kod Rudnika Siverić (10,1%) i Boksitnih rudnika (9,5%). Posebno je potrebno podvući neobično veliko korištenje i trošenje na banjsko-klimatskom liječenju. Osiguranici sa toga područja u 1961. godini koristili su za 48% više to liječenje od prošle godine našeg kotara i 41% više od republičkog prosjeka. To rječitro govori da liječnička komisija Filijale treba brzo mijenjati svoj stav prema potrebi ovog liječenja.


Zdravstvena služba u Drnišu se bavi sa kadrovskim proble-

mom visokog stručnog osoblja. Uza sve to ta služba je otvorila moderni antituberkulozni dispanzer u Drnišu i zdravstveni punkt u najudaljenijem kraju te krajevine u Štikovu.

Na skupštini je također konstatirano da je nedovoljan broj liječnika u prilično razvijenoj mreži zdravstvene službe te općine. To proizlazi iz toga što na sat po svakom liječniku dolazi 9 do 15 pregleda, koji se ne mogu kvalitetno izvesti. Naročito se ukazivalo na brz i nedovoljan rad specijalističke službe, pa se zaključilo da se hitno za ovo nađu odgovarajuća bolja rješenja. Posebno je naglašeno o potrebi otvaranja razvijenije zdravstvene stanice u Siveriću i Unešiću, te otvaranja zdravstvenog punkta u predjelu Otavica.

Skupština je na kraju zaključila da njezin Izvršni odbor na temelju izvještaja i diskusije donese zaključke i programe djelovanja u pravcu saniranja tog stanja, u čemu trebaju veliku pomoć pružiti svi društveni faktori u komuni.

I. Ramljak



Tvornica glinice i aluminija u Lozovcu

Iz naše borbene prošlosti

Kako je osnovan narodnooslobodilački odbor u Vodicama

Vodice su početkom II svjetskog rata brojile oko 4.000 stanovnika. Imale su općinsku upravu u zajednici sa Tribunjom. U jednom i drugom selu postojale su jakе organizacije KP i SKOJ-a, čija su nastojanja uvijek bila da se izmijeni vlast u korist radnog naroda, ili da bar u njoj imaju svojih ljudi. Ovo i zbog toga što je u općinskoj upravi u Vodicama bilo često i takovih ljudi koji su komuniste mrzili više nego buržoazija, pa su takovi, na primjer 1933. godine bili aktivni u premlaćivanju komunisti koji su ležali u zandarmerskoj kasarni, isto kao i sami zandari i policija. Prvi uspjeh komunisti Vodica i Tribunja, da uvuku nekog simpatizera KPJ u općinsku upravu bio je 1935. godine kada su uspjeli da na izborima proguraju 3-4 simpatizera za vijećnike. To se ponavljalo par puta do kapitulacije bivše Jugoslavije, premda su se tadašnje vlasti surovo odnosile prema Partiji, zabranjujući izlazak na izbore Stanci radnog naroda i sl. Mi smo trijumfirali kada bi nam uspjelo da bar nekog komunistu ili simpatizera imamo u općinskom vijeću. I stvarno smo

preko njih imali utjecaja u općinskoj upravi.

U aprilu 1941. godine, kada je kapitulirala Jugoslavija, kada je na upravu u Vodicama došlo nekoliko okorjelih ustaša pod okriljem talijanskih komesara, široke mase Vodičana i Tribunjača su prezele tu vlast. Čuvali su se da ikada dođu k njima. Nisu dolazili na općinu osim kada su bili pozvani. Međutim, surova stvarnost je natjeravala mnoge da moraju doći po neka dokumenta. Mnogi su radije odustajali od nekakvih poslova samo za to što im se nije išlo na općinu. Bilo je i onih nesvjesnih koji su se međusobno tužili zbog zadjevica ali je bilo više onih koji nisu priznavali tu talijansku i ustašku vlast, pa su se za sve obračali nama komunistima, znajući da ćemo im najbolje pomoći pri rješavanju njihovih problema i međusobnih sporova. Sjećam se nekoliko slučajeva da smo uspješno utjecali na stranike da se međusobno izmire, da jedan drugome priznaju štetu, da se ne svadaju radi djece, međe i drugih stvari. Braću smo izmirivali da se ne dijele dok je rat, već da ostave to za poslije. Velika veći-

na naroda gledala je u nama svoje ljude koji su u stanju da pošteno riješe sve ono što njih tangira i tišti, pa su se s punim povjerenjem obračali komunistima.

Napadom Njemačke na SSSR, u junu 1941. godine, očekivali smo da bi mogla izbity proleterska revolucija u svim okupiranim zemljama pa i u Jugoslaviji. Mi smo smatrali da su komunističke partije okupiranih zemalja, pod rukovodstvom Kominterne bile dužne da organiziraju takvu revoluciju. Smatrali smo da je logično da iz takve revolucije proistekne vlast radnog naroda Mjesni sovjeti, po uzoru na one u SSSR-a. Tu vlast smo bili predviđeli i mi Vodičani. Međutim, kako nije došlo do proleterske revolucije, a niti do masovnog ustanka kod nas, to se prestalo i misliti na Mjesne sovjetе.

Čitavu organizaciju narodnooslobodilačkog pokreta imala je Partija isključivo u svojim rukama. Jedan od formi okupljanja naroda uz NOP bio je, da se prije svakom rodoljubu i od njega zatraži pomoć u materijalu ili novcu, prema njegovim mogućnos-

tima. To smo radili preko široke mreže u organizaciji Crvene pomoći. Odboru CP Bilo je povjerenje da rukovodi sakupljenim novcem i materijalom, da pravilno raspoređuje prvenstveno onima koji su pošli u partizane ili upali u zatvor i njihovim obiteljima, a da ne zaboravi ni one koji su bili uvijek potrebni tude pomoći, kako ne bi bili primorani da traže pomoć od Talijana. Tome odboru smo povjerali da upravlja s čitavom imovinom zadruge »Sloga« u Vodicama i da je svu uključuje u svrhe NOP-a. Tako je s organizacijom Crvene pomoći bilo obuhvaćeno 90% domaćinstva u Vodicama — svi osim šačice ustaša. Koliko je ta organizacija bila opasna za neprijatelja najviše se moglo vidjeti po tome što su u prvom surovom naletu Talijani u oktobru 1941. godine strijeljali Jurčević Ivana »Cota« samo zato što su imali indicija da je on predsjednik odbora Crvene pomoći. Grgu Ivana su tom prilikom teško premlatili samo zato što su doznali da je bio prvi načelnik općine u Vodicama, koji je bio simpatizer KPJ. Mi smo taj odbor Crvene pomoći smatrali kao pravu mjesnu vlast u onim prilikama, jer su na najširoj osnovi vodili brigu da se sakupe materijalna sredstva od naroda i da ih pravilno raspoređuju narodu i njegovoj vojsci i da vode brigu o svemu.

U novembru 1941. godine do nas je doprla okružnica broj 3 CK KPH u kojoj se kao najvažnije postavljalo okupljanje širokih narodnih masa uz Narodnooslobodilačku frontu, aktiviranjem članova bivših gradskih

partija i nižih rukovodstava. Mi smo smatrali da na našem području to nije bilo potrebno zbog toga što smo mi već na drugi način okupili sve narodne mase uz NOF, pa nismo poduzimali nikakve druge organizacione mjere. U prosincu je izašla okružnica broj 4 CK KPH-e u kojoj su date direktive za formiranje Narodnooslobodilačkih odbora na okupiranom i oslobođenom teritoriju. Ta okružnica je do nas doprla u martu 1942. godine. Nakon što smo je svestrano proučili, prišli smo formiranju NOO-a. Predviđeni smo lica koja dolaze u obzir, ona koja su proteklih desetak mjeseci i ranije pokazali da su voljni da idu zajedno s Komunističkom partijom u borbu do konačne pobjede, a koji su bili predstavnici gradskih partija prije rata. Takvih smo predviđeli desetak i pored njih desetak članova Partija i SKOJ-a.

Od Partije sam dobio zadatak da formiram taj prvi Narodnooslobodilački odbor. Pozvao sam ljude u Kozaru Vicka Lasana krajem aprila 1942. godine. Pozivu su se svi odazvali. Na sastanku sam im objasnio zbog čega smo se sastali. Svi prisutni su se složili da se angažiraju na parolama »Svi na front« — »Sve za front«. »Sve za oslobođenje ispod jarma okupatora«. Na kraju su se svi složili da budu u tom NOO-u, a mene su izabrali za predsjednika.

Ovaj NOO kojeg smo tek naknadno, kada smo u maju iste godine formirali Sektorski NOO Vodice, prozvali Mjesni NOO Vodice funkcionirao je za čitavo vrijeme NOR-a i pored toga što je u Vodicama bio Sektorski, Općinski i Kotarski NOO.

IZLOŽBENI VAGON O ŽELJEZNICI

Pokretna izložba »Željeznica i željezničari nekad i danas«, smještena u posebno uređenom vagonu, zadržala se prošle subote prije podne na željezničkoj stanici u Drnišu.

Izložba pruža pregled kroz razvrat željeznice, radničkog pokreta kod željezničara, željeznice u ratu i njihove modernizacije danas, a popraćena je i prikazivanjem inozemnih filmova o izgradnji lokomotiva i željezničke pruge, pa su je zato s interesom razgledali ne samo odrasli nego i školska djeca. (c)

ELEKTRIFICIRANA KADINA GLAVICA

Uoči Prvog maja svečano je puštena u pogon trafo-stanica i niskonaponska električna mreža te je time i selo Kadina Glavica dobilo električnu rasvjetu. Izgradnju trafostanice i postavljanje stupova izvršili su članovi Socijalističkog saveza na dobrovoljnoj osnovi. Odbor za elektrifikaciju sela priredio je toga dana seosko veselje, koje se u svjetlu električnih žarulja produžilo kasno u noć. (c)

EKSURZIJA KISTANSKIH ĐAKA

Prošlih dana učenici III i IV razreda osnovne škole »Jovo Martić« u Kistanjama posjetili su hidroelektranu »Miljacka« na Krki. Taj jednodnevni izlet oduševio je pogotovo one učenike koji su prvi put imali prilike da razgledaju vodenice, tok rijeke, slapove Krke i hidroelektranu. (BP)

U novoj školskoj godini na Pedagoškoj akademiji

Otvara se katedra za engleski jezik

Na sjednici Vijeća Akademije od 26. travnja o. g. razmatralo se pitanje otvaranja novih katedara. Kao što je javnosti poznato, na Pedagoškoj akademiji u Šibeniku postoje katedre ovih izbornih predmeta: za hrvatsko-srpski jezik, historiju i geografiju, zatim matematiku i fiziku, te fizičku kulturu. Nastavni plan i program pedagoških akademija predviđa i druge grupe predmeta, kao što su: strani jezici, kemija i biologija, likovne umjetnosti, muzika itd.

Perspektivni plan razvoja Pedagoške akademije prema potrebama školstva i naše privrede predviđa da se u dogledno vrijeme otvori katedra za kemiju i biologiju. U tu svrhu predviđen je bio i novi prostor koji bi uz male adaptacije bio vrlo pogodan za sve osobitosti u radu kemije i biologije. Stoviše, iz Republičkog fonda za otvaranje te katedre bilo je osigurano 16 milijuna dinara, što bi uz učešće NOK Šibenik potpuno omogućilo najmodernije uređenje laboratorija, praktikuma, nabavu odgovarajućih nastavnih sredstava, namještaja i svega ostalog što treba da ima suvremena katedra prirodnih nauka jedne više škole.

Međutim, od ovog plana Vijeće i Savjet Akademije su odustali, i to s razloga što je od strane Republičkog fonda odobreno ne navedenih 16 milijuna, nego 40 milijuna, što uz učešće NOK Šibenik ukupno iznosi 60 milijuna dinara. Naravno, kompetentni drugovi iz Savjeta za prosvjetu

NRH i Zavoda za unapređivanje školstva ta materijalna sredstva daju Šibeniku, ali s određenom namjenom da bi se izgradila što prije školska zgrada za potrebe Akademije.

Lokacija za izgradnju Pedagoške Akademije u Šibeniku već je određena, i to na Subićevcu nasuprot stadionu »Rade Končar«. Arhitekti su već pristupili izradi projekta, pa će se uskoro, najdalje u jesen i započeti gradnja. U prvoj etapi bit će završen sav prostor koji je prema nastavnom programu predviđen za tzv. zajednički studij, upravni trakt i dr., što će uz dosadašnji prostor u zgradi Gimnazije za neko vrijeme zadovoljiti potrebe Pedagoške akademije. Budući da će se izvedbenom programu pristupiti vrlo brzo, mjerodavni faktori su mišljenja da će zgrada biti useljena već u prvoj polovini 1963. godine. I na taj način mnogo će se pomoći našem gradu u rješavanju složene problematike školskog prostora.


Iz ovoga jasno proizlazi da je

Ali pored toga što će Akademija još najmanje za godinu dana živjeti u vrlo skućenim prostorijama, ipak je Vijeće Akademije na svojoj sjednici od 26. travnja donijelo odluku da se ne ostane pri dosadašnjem minimalnom broju katedara, već da se u novoj školskoj godini 1962. do 1963. otvori i katedra za strane jezike. Obrazloženi prijedlog o otvaranju katedre za strane jezike Vijeće će podnijeti svom Savjetu, koji se upravo ovih dana sastaje.

Jasno, nikako nije moguće odmah početi u širinu studija nekoliko stranih jezika, i to prvenstveno zbog vrlo skućenog prostora u kojem će Akademija raditi u novoj školskoj godini, pa je odlučeno da se u vezi s otvaranjem katedre za strane jezike u naćelu pridržava preporuke Savjeta za prosvjetu NRH, tj. da se izučavaju od stranih jezika engleski i ruski jezik, što nikako ne znači da se ne bi omogućilo nešto kasnije i studij drugih stranih jezika, npr. francuskog.

Odgovarajući prostor za rad nove katedre već je osiguran. Magnetofonski laboratorij dobro je opskrbljen, isto tako i predavaonica. Uz moderna audio-vizuelna sredstva, podesnu literaturu i prikladne radne metode studenti će se osposobljavati za nastavničke engleskog jezika. Vjerovatno će se najboljim studentima u toku studija omogućiti i putovanje u Englesku da bi i na taj način sticali što više praktičnog znanja.

Za studij stranog jezika na Akademiji treba vrlo solidna priprema, koju kandidati stiču radom u odgovarajućim srednjim školama, prvenstveno gimnazijama. Bez solidnog i neprekidnog praktičnog rada i vježbi uspjeha na takvom studiju nema. Svaki će kandidat, pored toga što je završio odgovarajuću srednju školu gimnaziju, ekonomsku ili učiteljsku, prije upisa biti podvrgnut provjeri znanja engleskog jezika. Važno je istaći da u prvoj godini rada katedra za engleski jezik neće moći primiti



Fizikalni kabinet Pedagoške akademije

Pedagoška akademija dobila mnogo više no što je predviđjela u vezi s prvim planom oko otvaranja katedre za kemiju i biologiju. Znatno povećanje materijalnih sredstava od strane Republičkog fonda osigurava našem gradu i komuni i potrebama cijelog kotara zgradu Akademije u kojoj će se odgajati i obrazovati naši budući nastavnici.

Dosadašnje prostornije u I katu Gimnazije nepodesne su za rad Akademije, pa je odlučeno da se pride što bržem podizanju posebne zgrade za Akademiju, i stoga u novoj školskoj godini ranije otvaranje katedre za kemiju i biologiju odgoda se kako bi se sva materijalna sredstva investirala u gradnju. Svakako, otvaranje navedenih katedara uslijedit će do dvije, najviše do tri godine kad bude izgrađen i drugi dio zgrade predviđen za rad svih izbornih predmeta.

U novoj školskoj godini, kako je istaknuto u elaboratu, neće biti moguće da se odmah započne studijem nekoliko stranih jezika, nego bi se u tom formiranju katedre za strane jezike išlo u etapama — prema interesu i potrebama osnovnih škola na našem kotaru, a isto tako i prema mogućnostima nastavnog kadra koji se može dobiti raspisivanjem konkursa. Tako u novoj školskoj godini, koliko se razabire prema interesu ovogodišnjih maturanata iz raznih srednjih škola na području našeg kotara, jednopredmetna grupa engleskog jezika na Akademiji u Šibeniku imat će već broj studenata, prvenstveno studentica, koje se rado posvećuju izučavanju jezika.

Naše škole i pedvreda treba podstaći stručnih lica sa znanjem engleskog jezika. K tome uzevi u obzir i zakonsku mogućnost neposrednog nastavljanja studija nakon četvrtog semestra na filozofskom fakultetu — perspektive su još ljepše za sve one koji su se odlučili za studij engleskog jezika na Pedagoškoj akademiji u Šibeniku.

veći broj studenata. S obzirom na skućen prostor i druge faktore na tu grupu predmeta primiti će se ograničen broj, i to najviše do 15 studenata.

Otvaranje nove katedre i podizanje nove zgrade za Akademiju jasno govore o tome da Pedagoška akademija u Šibeniku ima jasno zacrtanu perspektivu, da se već u prvoj godini svoga rada afirmirala prema svojim mogućnostima i uvjetima, čemu je svakako pridonijelo materijalno osiguranje i briga koju je pružio NOK Šibenik, podrška od strane Općine i Zavoda za školstvo.

S obzirom na stečeno iskustvo, doduše samo jeopodložnije, uvjereni smo da će rad Akademije u novoj školskoj godini u svakom pogledu biti još kvalitetniji. Odbore investicije iz Republičkog fonda u svrhu podizanja zgrade za Akademiju također jasno govore o potpunom mjerodavnih faktora iz Republičkog savjeta o dosadašnjem radu Akademije, a ujedno i o pažnji prema našem gradu, potrebama komune i kotara.

R. J.

naši ljudi

Prvi spiker

Nedavno je Knin dobio pomorsku radio-stanicu, koja svake nedjelje emitira od 10 do 12 sati. U »prostorijama radio-stanice« potražili smo najmlađe spikere i s njima vodili razgovor. Predstavljamo vam ZLATKA IVICA, koji je na našu molbu ostavio snimanje i pridružio se razgovoru.

Kako je došlo do toga da si postao spiker?

— Nastavnica iz srpsko-hrvatskog jezika prilikom recitiranja pjesnika opazila je da imam smisla, a to je kasnije pokazalo i samo snimanje na magnetofonu, tako da sam sad postao stalni spiker, premda je do sada na emisiji učestvovalo nekoliko kolega.

Mi, koji smo slušali emisije, jako smo zadovoljni. Kome možete najviše zahvaliti za postojanje stanice?

— Ideja o osnivanju radio-stanice nije nova, a sam trud usmjeren na tome polju unodio je konačno plodom. Mislim da najviše trebamo biti zahvalni drugu Perić Popoviću, direktoru osnovne škole, a i ostalim drugovima

Pošto je radio-stanica »mlada« sigurno imate i teškoća. Koje su?

— Naravno, da imamo teškoća. Najveći je problem pomamikanje magnetofonskih vrpca, kojih imamo svega nekoliko. Nadamo se da će i taj problem biti riješen kad kupimo još jedan magnetofon i veći broj vrpca, a ne krijemo želje da i odašiljač na stanici bude jači.

Da li bi jednog dana željelo postati spiker naših većih radio-stanica?

— Možda će nekome izgledati sasvim skromno, ako kažem da za sada ne bi to že-

lio. Mislim da je za mene najglavnije da završim osnovnu školu, a onda nastavim neku srednju ili gimnaziju. Rad na radio-stanici je za mene samo jedna vrst razonode, a i pomoć nastojanju da se što prije osamostalimo i postanemo malo »ozbiljnija« radio-stanica.

Sigurno je da imaš i neku želju. Hoćeš nam je reći?

— Vrlo rado. Iskreno bih želio da se naša radio-stanica čuje što dalje. Sada ne možemo biti mnogo zadovoljni, jer je domet stanice dvadeset kilometara, a to znači do Drniša i Kistanja. Želio bih da se čuje na čitavom području našeg kotara.

J. JELIĆ



film

Svetac vodi igru

FRANCUSKI FILM. REŽIJA: JACQUES NAHUM

Navikli smo da u francuskim kriminalnim filmovima vidimo nešto više od više ili manje zapletenog traženja zločinca. To »nešto više« se obično nalazilo u nekakvoj socijalnoj podlozi fabule ili pak u brižljivo izrađenim i istaknutim likovima, koji bi film spasili od pretjerane jeftinoće. Zato smo i od ovog filma, iako smo znali da mu je literarna podloga najjeftinija šund-literatura (u ediciji »X-100« ili nekoj sličnoj imali smo prilike da se upoznamo sa Simonom Templarom, koji je sve samo nije »Svetac«), očekivali nešto više. Međutim, on se nije niti za jedan stepen uzdigao iznad svog, nazovimo, literarnog uzora, tako da ono što roman »Svetac vodi igru« predstavlja u literaturi, to isto i film koji je po njemu pravilno predstavlja u kinematografiji, a to je, naravno, ništa, mjereci ga čak i mjerilom kriminalnog žanra.

Bijele sjene

TALIJANSKI FILM. REŽIJA: NICOLAS REY i BACCIO BANDINI

Film je, ako ništa drugo, interesantan i to zbog toga što nas upoznaje sa životom rijetkih stanovnika dalekog Sjevera, Eskima, tako da bi ga se dobrim dijelom moglo smatrati i dokumentarnim. Po tome ima dalekog pretka u slavnom »Nanuku« Roberta Flahertyja, koji nas je prvi upoznao s egzotičnim stanovnicima Sjevernog pola i napravio jedan od najboljih dokumentarnih filmova. Široko platno i kolor su ipak prednosti »Bijelih sjena«, ali on, ustalost, izlazi iz okvira dokumentarnosti, u čemu bi, usprkos tih prednosti, ipak teško mogao konkurirati »Nanuku«, te iznosi jednu fabulu kojoj je osnova u sukobu između moralnih zakona civiliziranih ljudi i primitivca koji živi daleko od civilizacije i čiji moralni zakoni proističu više manje iz njegovih prirodnih nagona. Ova komponenta filma je svakako nešto slabija, ali opet ne toliko slaba da bi pokvarila ono što je u njemu lijepo, u što moramo svakako ubrojiti i Anthonyja Quinna, koji se i u ulozi Eskima odlično snašao.

— b —

Reprezentativna foto-monografija o Titu

Povodom 70-godišnjeg rođendana predsjednika Republike Josipa Broza Tita novinsko-izdavačka kuća »Stvarnost« iz Zagreba izdat će reprezentativnu foto-monografiju pod naslovom »Titu — život i rad«. Stampano u najsuvremenijoj grafičkoj tehnici bakrotiskom na velikom formatu, ovo značajno djelo ima 450 stranica s oko 900 fotografija i 200 stranica teksta.

Foto-monografija obuhvaća cjelokupni životni put predsjednika Tita od najranijih dana do danas. Ovo djelo iziskivalo je pet godina pripremnog rada i odabiranje fotosa između oko dvije stotine tisuća fotografija koje se nalaze u raznim muzejima i u privatnim zbirkama.

Posebnu vrijednost djela predstavlja tekstualni sadržaj monografije koji sadrži i citate najvažnijih govora predsjednika Tita.

Prvo izdanje foto-monografije izlazi neposredno uoči rođendana predsjednika Tita kao rođendanski poklon izdavačke kuće »Stvarnost«.

Tribina mladih, osnovana je u Šibeniku prije tri godine pod popularnim nazivom »Utorakom u 18 sati«, pod rukovodstvom Narodnog sveučilišta. Od svog skromnog početka, Tribina se pretvorila u stalnu formu rada omladinom, u jednu instituciju društvenog, odgojnog i političkog obrazovanja. Uz sve brojnije aktivne učesnike u akcijama Tribine, rasla je i njena popularnost, a uporedo s tim i novi oblici njene djelatnosti. Danas je rad Tribine toliko razgranat, obiman, pa i kvalitetan, da ona u svom dosadašnjem i budućem radu ima velikog izgleda da dobije i priznanje Centralnog komiteta Narodne omladine Hrvatske, u obliku nagrade, koja se dodjeljuje najboljoj organizaciji.

Tribina mladih ima svoj redakcijski odbor od 7 članova, koji raspravlja svoje tekuće probleme, određuje zadatke, i u suradnji sa drugim organizacijama formira svoje programe. Osobito je aktivnost Tribine bila značajna u razdoblju od oktobra mjeseca protekle godine pa do danas. Pošto na području grada ima oko 3000 omladinaca. Tribina je formirala četiri svoja ogranka i to u Školi učesnika u privredi, Tvornici lakih metala »Boris Kidrič« Tvornici elektroda

Šarena lopta' na drniškoj sceni

Omladinska scena Kazališta mladih iz Šibenika gostovala je uoči prvomajskih praznika »Šarena loptom« Igora Torkara u Drnišu. Tri predstave u jednom danu — dvije za učesnike drniških škola i jedna večernja za odrasle — zahtijevale su od mladih izvođača mnogo psihičkog i fizičkog naprezanja, ali je »Šarena lopta« u sve tri igre u sali DTO »Partizan« odskakivala u jednakom, kvalitetnom ritmu.

Ozbiljne slike iz omladinskog života skromljenog ratnim vihorom nacahnuto i uvjerljivo su odigrali Marija Fuček, Zoran Marković i Slavko Babačić. Tom skladnom glumačkom trokutu vrh čini talentirana Marija Fuček. Odrasla publika, zavedena bizar-

nam naslovom drame, nije se u većem broju odazvala predstavi, iako je ona svojom još uvijek aktuelnom tematikom i igrom glumaca zasluživala. (c)

U KISTANJAMA ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR ZA IZVIDAČE

Nedavno je u Kistanjama održan dvodnevni seminar za članove izviđačkog odreda »Mlada Bukovica«. Seminar je organiziran na inicijativu starješine odreda učitelja Milana Bezbradića, a uz suradnju Kotarskog starješinstva izviđača Šibenik. Seminar je pohađalo 16 vođača i vođa ovog odreda. (BP)

Tribina mladih - važan faktor u odgoju omladine

i ferolegura i u Učiteljskoj školi. U omladinskim kolektivima ovih dviju velikih tvornica rade i dvije dramske sekcije. U posljednjem periodu Tribina je organizirala priredbe po svim školama u povodu Dana Armije, na kojima su učestvovali i oficiri JNA. Dana 26. XII bio je organiziran prvi nastup amatera pjevača, kada je prisustvovalo oko 600 omladinaca. U mjesecu januaru održan je uspješni koncert, a kasnije susret gradova Zadar-Šibenik, zatim gostovanje iz Splita »100 minuta muzike«. Održan je još čitav niz drugih akcija, pored redovitih predavanja svakog tjedna. Cilj ovih programa bio je da se intenzivira zabavni i općeobrazovni sektor života omladine. Tribina mladih osobito će razviti svoj rad u mjesecu maju, u vezi sa proslavom Dana mla-

dosti. Od predavanja predviđeno je nekoliko aktuelnih tema (historijski razvoj džeza, davanje filmova o izboru zanimanja, informacije o upisima na Filozofski fakultet u Zadru, odraz Revolucije u našoj savremenoj književnosti). Da bi se uveličala proslava Dana mladosti, na Tribini će gostovati i direktor Narodnog sveučilišta Tomislav Jagačić, koji će održati dva predavanja: »Tragom proleterskih brigada« i »Od Užičke republike do Drvara«. Sredinom mjeseca u Šibeniku će se održati i savjetovanje dalmatinskih kotara o mjestu i ulozi Tribine mladih i centara za rad s omladinom.

U radu Tribine mladih, važno je napomenuti, da u njoj djeluje i najširi krug omladine. Ona putem svojih prijedloga, želja i sugestija utječe na sastavljanje

programa, na organiziranje priredbi i drugih akcija. Na taj se način zaista podiže njen interes za društvena, kulturna i politička zbivanja kod nas, a na taj način i njen opći odgojni stepen.

Međutim, rad Tribine ne ograničava se samo na grad. Česte su posjete našim selima, gdje se uz predavanja prikazuju i filmovi naučnog, obrazovnog i kulturnog karaktera, te filmske novosti. U selima kao što su Zaton, Perkovci, Lozovac, ide se za tim da se formiraju stalni ogranci. Naručiti pomoć tu će pružiti komiteti tvornica, kod kojih je veliki dio omladine zaposlen. Posebnu pažnju radu Tribine mladih pruža komitet Narodne omladine, koji vrlo aktivno radi na organiziranju ove važne omladinske institucije.

J. C.

gradske vijesti

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUČILIŠTA

Srijeda, 16. V — ŠIBENIK 1966.
Predavač: Nikola Čača.
Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

TRIBINA MLADIH

Petak 11. V — predavanje: »Informacije o upisu i studiju na Filozofskom fakultetu u Zadru«.

Predavači: Profesori Filozofskog fakulteta Zadar.
Prostorije DIT-a. Početak u 18 sati.

Ponedjeljak, 14. V — Ciklus predavanja: »Postanak i historijski razvoj Jazz-a uz muzičke reprodukcije (II dio).
Predavač: Prof. Ivica Slipčević.
Prostorije DIT-a. Početak u 19 sati.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premijera engleskog filma — LIGA DŽENTLEMANA — (do 13. V)
Jugoslavenska kinoteka prikazuje američki film — ZVONAR CRKVE NOTRE DAME — (14. do 15. V)

»20. APRILA«: premijera nje-mačkog filma u boji — INDIJSKI NADGROBNI SPOMENIK (do 14. V)
Premijera talijanskog filma — BIJELI SEIK — (15—18. V)

DEŽURNE LJekarNE

Do 11. V — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.
Od 12—18. V — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

Matični ured

ROĐENI

Neven, Radoslava i Jele Matijević; Slavka, Jose i Zorke Elez; Anka, Mate i Tereze Lacmanović; Zdenka, Duje i Marije Čelić; Mira, Petra i Ivanke Lalić; Paško, Paška i Ita-Rine Furčić; Snježana, Svetislava i Rose Računica; Joško, Milana i Bosiljke Grbac; Boška, Pantelijina i Marije Đoković; Šime, Raimunda i Zdenke Ajduković; Željko, Mladena i Vesele Svirčić; Ljiljana, Pere i Branke Stošić; Milena, Tomislava i Ive Vrcić; Dijana, Frane i Sinke Šišak; Željko, Jose i Matije Peran; Nedeljko, Mileve Gajica; Vedran, Bonke i Ratke Mudronja; Dragan, Danke i Josipe Sorčić; Valentina, Kazimira i Darinke Gović; Sonja, Jeronima i Svetinke Bolanča; Zoran, Ante i Mare Lokas; Vesna, Ante i Anke Vidović; Karmen, Srećka i Anke Banbantić; Ozren, Paška i Branke Škarica; Tatjana, Vlastimira i Mileve Kljajić i Zoran, Ivana i Zorke Barišić.

VJENČANI

Mijić Veljko, trg. pomoćnik — Banić Nediljka, domaćica; Drašković Milorad, električar — Lalića Dragica, ulagačica; Zlatović Vlatko, ljevač — Čanić Milica, trg. pomoćnik; Baljaks Josip, mehaničar — Lukin Josipa, službenik; Aras Ive, službenik — Čaleta Milka, radnica; Baljaks Ivan, stolar — Dunkić Milenka, krojačica; Ninić Vinko, službenik — Mandić Božena, krojačica; Baranović Ante, pom. skladištar — Milkulandra Zorka, domaćica Radan Dušan, električar — Bulkić Frane, službenik; Gamulin Stjepan, arh. tehničar — Torić Vjera, inž. aeronomije; Guberina Petar, šofer — Baranović Neda, krojačica; Skočić Vinko, stolar — Roča Elza, domaćica; Labura Ante, stroj. tehničar — Huskić Biserka, student filozofije; Rupiće Branko, radnik — Vukorepa Danika, domaćica; Marjan Joso, bravar — Škugor Jasna, domaćica; Dadić Tomislav, mornar — Silkavica Anka, domaćica; Slavica Ante, radnik — Tadić Anica, radnica; Lokas Stipe, radnik — Bušas Teza, radnica; Lokas Ante, radnik — Lokas Mara, domaćica; Mrša Staniko, radnik — Cvitan Marija, domaćica; Severdija Mate, bravar — Martinović Anka, domaćica i Rak Srećko, autogonovatelj — Kokić Milena, trg. pomoćnik.

UMRLI

Bogdanović Dunko pok. Lovre, star 66 god.; Klarin Danika rođena Pirjak, stara 52 god.; Knežević Rajko, star 47 god.; Maglić Jere pok. Manka, star 75 godina; Nakić Ludmila, stara 76 god.; Tanfara Joso pok. Miže, star 63 god.; Zorić Marija rođ. Nikolić, stara 77 god.; Dunkić Jakov pok. Miže, star 66 god. i Šare Miro, star 59 god.

Zaštita od neeksploziviranih sredstava foto-kronika zaostalih iz rata

Unatoč sistematskom radu na sakupljanju i uništavanju neeksploziviranih sredstava zaostalih iz rata, još uvijek se pronalaze takva sredstva koja u većini slučajeva, uslijed njihovog pomicanja, premještanja, bacanja i uopće dodira sa njima, eksploziraju i na taj način nanose raznovrsne tjelesne povrede. a u većini slučajeva i smrtonosne. Neeksplozivirana sredstva predstavljaju veliku i stalnu opasnost po onoga tko sa njima dolazi u dodir, pa makar on bio i stručnjak. Dodir i predškolske dobi. Od toga broja sa takvim sredstvima treba uvijek izbjegavati.

Od 1958. godine pa do kraja 1961. godine u našoj zemlji je na taj način i od takvih ubojnih sredstava nastradalo 11.103 osobe, od kojih je 4.450 poginulo, a 6.453 ostalo sa trajnim i različitim tjelesnim povredama. U 95% slučajeva žrtve su bile školska djeca i omladina. U navedenom razdoblju na području našega kotara desilo se 30 nesretnih slučajeva u kojima je nastradalo 48 osoba i to većinom djece školske 10 je poginulo. 22 teže i 16 lažje povrijeđeno, od kojih su mnogi izgubili i povrijedili očni vid. Trebalo bi poduzeti jednu širu i raznovrsniju akciju, tj. orijentirati

se na takve mjere koje bi djelovale preventivno. To bi se naročito moglo učiniti preko škola, omladinskih organizacija i roditelja. Na svakom koraku djeci i omladini trebalo bi ukazivati na opasnost koja im prijeti od neeksploziviranih sredstava. U posljednje vrijeme na području kotara Šibenik dogodilo se nekoliko teških nesretnih slučajeva. To ukazuje da bi ovome pitanju trebalo pokloniti mnogo veću pažnju. (P)

OSUĐEN NA DESET MJESECI ZATVORA

Pred Okružnim sudom u Šibeniku odgovarao je Nikola Šegan Milanov iz Padena zbog ozljeda koje je nanio Stani Šegan ud. Lazze iz istog sela. Pošto je Stana prigovorila što je ovce natjerao preko njene ograde, okrivljeni je zametnuo svađu, a zatim je i fizički napao, tako da je morala zatražiti liječničku pomoć. Sud ga je kaznio na deset mjeseci zatvora.

Dvije saobraćajne nesreće

Zbog nepažnje dvojica izgubila živote

Na cesti Rogoznica - Split, kod mjesta Podorljaka došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao 12-godišnji dječak Petar Radić Ivanov. U nesreći je sa još troje djece išao u školu u Rogoznicu. Usput se igrao na novac sa svojim školskim drugom Paškom Radićem. Onoga momenta kada je Paško iz ruku izbacio dva dinara, jedan je odletio u pravcu sredine ceste i Petar je posegao za njim. Baš toga momenta kada se sagnuo da ga uzme naišao je osobni automobil i snažno ga udario prednjim desnim blatobranom u glavu, usmrtili ga na mjestu. Automobilom je upravljao njemački državljanin Doderlein Hans. Odmah je zaustavio automobil i povrijeđenom pokušao pružiti pomoć, međutim već je bilo kasno.

U Pirovcu kod kuće Čubrić teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 2-godišnje dijete Čubrić Nikola. Usmrtio ga je kamion marke »Csepel«, vlasništvo građevinskog poduzeća »Asfalt« Rijeka kojim je upravljao Gojko Mušac. Šofer je stanovao kod pokojnikova oca. Na vratima kuće usreo je dječaka, a zatim otišao u sobu. Po povratku ušao je u kamion i upalio motor. Nakon što je krenuo osjetio je nešto pod kamionom. Zaustavio ga je i pogledao pod kamion, gdje je našao nesrećenog dječaka, koji je još davao znakove života. Na lice mjesta izašla je komisija da ispita uzroke ove teške saobraćajne nesreće.

Obavijest potrošačima

Trgovačko poduzeće »ISHRANA« Šibenik otvara potpuno renoviranu prodavaonicu delikatesa broj 11 u Ulici 12. kolovoza 1941. (bivši Đemko). Radnja će biti otvorena non stop od 7 do 21 sat.

Ova specijalizirana delikatesna prodavaonica ima najbogatiji izbor čokolade, bombona, keksa, bezalkoholnih, alkoholnih i dezertnih pića, suhomesnatih i mliječnih specijaliteta.

Prodavaonica ima i poseban suvremen štand s najbogatijim asortimanom čokoladnih proizvoda, keksa i bombona renovirane firme »KRAŠ« - ZAGREB.

Potrošači, posjetite našu delikatesnu radnju koja vam nudi bogat izbor artikala uz umjerene cijene!

UPRAVA
TRGOVAČKOG PODUZEĆA
»ISHRANA« — ŠIBENIK

ZAHVALA

Ovim putem izražavam najveću zahvalnost šefu Ortopedskog odjela šibenske bolnice dr. Simi Stipaniću, medicinskoj sestri Dragici Vidak, te ostalom osoblju ovog odjela na uloženoj trudu i nesebičnom zalaganju za moje ozdravljenje.

MILE KABIC

Mali oglasnik

MIJENJAM JEDNOSOBNI KOMFORNI STAN u centru Šibenika sa ugrađenim ormarima i bojlerom (soba je veličine 3x4.15 m) za jednosobni stan bez komfora, ali sa većom sobom. Upitati na telefon broj 25-79.

Na temelju čl. 76. Zakona o visokoškolskom obrazovanju

SAVJET PEDAGOŠKE
AKADEMIJE U ŠIBENIKU

raspisuje natječaj

za izbor


1. jednog predavača ili profesora više škole za geografiju s metodikom,
2. jednog predavača ili profesora više škole za fiziku s metodikom.

U vjet i: za predavača fakultetska sprema, višegodišnja nastavna praksa i iskustvo, a za profesora i stručni radovi,


Uz molbu (biljevanu sa 50 Din taksenih maraka) treba priložiti: a) posljednje rješenje o postavljenju, odnosno unapređenju, b) izvod iz personalnog lista, c) popis stručnih radova, d) opis života i e) listove ocjenjivanja za posljednje 2 godine

Dokumente treba priložiti u 2 ovjerovljena prijepisa.


Rok natječaja 15 dana od objave odnosno do popunjenja.



Za proteklih prvomajskih praznika, vrijeme nam nije bilo naročito sklonu. No, i pored toga, već od prvog dana mnogi su krenuli na put. Zatim neočekivano, nakon naglog pogoršanja vremena, dio izletnika se vratio kućama. Tek 2. maja osvanuo je sunčan dan. Mnoge su grupe ponovo krenule, ovaj put prema bližim izletišta. Toga dana na obali mogao se vidjeti samo po koji šetač, a na moru po koja jedrilica. Sam grad, kao da je za kratko opustio . . .



Problem parkirališta je kod nas bez sumnje aktuelan koliko i u drugim gradovima, koji pretendiraju na turizam. Zbog smanjenja ovakvih prostora, Šibenik će radi toga imati izvjesnih teškoća. Izgradnja ovog parkirališta kod vatrogasnog doma, spada u napore da se ovaj problem ublaži. Možda lokacija nije baš najpogodnija, ali za sada nema boljeg rješenja.



Mislimo, da samo odrasli mogu biti dobri ribiči, ali i ovi mališani što sjede na rubu velike splavi, jednako ozbiljno pristupaju svom poslu, pažljivo biraju meke, strpljivo čekaju i ne pitaju za savjete odrasle kolege. Riba će sigurno i njima da zagrije.

MALA DEJA

Ovo je istinita priča, možda naivna i beznačajna.

Ipak, neka se zapise ovo: Deja je bucmasto dijete pametnih smedih očiju i kovčaste plave kose.

Ona još nema ni tri godine. Kada je njena majka imala dva mjeseca fašisti su joj ubili roditelje. A kada je bila stara kao Deja već je bila kojekuda: vidjela je morskou pučinu, bila u Italiji i Africi . . .

Takva je, uostalom, bila sudbina mnoge naše djece u ratu. Išla su od ruke do ruke i nisu osjetila roditeljska milovanja. Vidjeli smo tugu u djetinjim očima i patnje i molbe.

Znamo kako je strašno biti nesretan.

Mi nećemo, da nam djeca pate, kao što smo patili mi. Zato mi toliko i volimo našu djecu.

Ali, o Deji želim pričati.

Mala Deja je bila s roditeljima na dočeku štafete.

Na trgu je bilo mnogo mladih ljudi i svi su bili nasmijani i radosni. Klicali su: Tito-Partija, Tito-Partija . . .

I mala Deja je bila radosna, jer su svi bili radosni i ona je pljeskala ručicama i klicala: Tito, Tito . . .

Ona je upamtila ovaj dan.

Roditelji male Deje su zaposleni. Jednoga dana bili su prisiljeni, da pošalju Deju neko vrijeme u selo kod tetke.

Deji je bilo lijepo u malom selu kraj mora. Svi su je u kući voljeli i nisu se odvajali od nje.

Tetka je bila pobožna i jedne nedjelje povede i malu Deju u crkvu.

Deja je znatiželjno promatrala sve oko sebe.

U polumračnoj crkvi osjećala se miris tamjana i vonj stareži. Sve je to djelovalo nekako tužno.

Maloj Deji je bilo žao, što je njena tetka tako zamišljena i nije mogla shvatiti zašto se mora nešto tiho šaputati.

Odjednom se sjeti nečega: stane pljeskati silno ručicama i klicati Tito-Partija, Tito-Partija . . .

Njen glasić je odzvanjao u tišini crkve.

Jedna žena zaprepašteno je pogleda grozničavim pogledom. Starice u crmini su se okretale i dobroćudno smiješile.

Covjek ispred oltara se umirio i začuđeno je pogledao u malu.

Tetka je povuče za ruku i šapne joj da šuti.

Deja je zašutila i čudila se. To je za nju bio jedan tužan dan.

Eto takva vam je mala Deja, takva su naša djeca.

D. Kučinić

Druga savezna nogometna liga

Tek deveto mjesto



Završeno prvenstvo Podsavezne lige

Realan plasman momčadi

DINARA — RUDAR 1:3

DOŠK — POLET 3:1 (0:0)

Igrano na Podvornici po vjetrovitom vremenu, pred 400 gledalaca. Sudac: Zl. Belamarić (Šibenik). Strijelci za »Došk« 47 i 50. minuti Živković, a Vranjolić u 80, za »Polet« Šiška u 71. minuti.

Prvo je poluvrijeme prošlo bez zgoditaka, a najzbudljiviji su momenti bili u 10. minuti, kada su u dva navrata »Poletovi« igrači glavom uzbacivali loptu s golinije; a vrhunac uzbudljivosti zbio se minutu kasnije kada se Vukušić sapleo u svom šesnaestercu i rukom zadržao loptu, pa je sudac opravdano dosudio jedanaesterac. Desni pomagač Despić poslao je loptu pored lijeve stative. U 35. minuti najbolji igrač utakmice Benevntić oštro je pucao slobodni udarac s 25 metara, ali se lopta odbila od lijeve vratnice.

Drugo je poluvrijeme počelo Došk-ovim zgodicama. Oni su pali na isti način, a oba je postigao Živković. On je u oba slučaja hitro utrčao u šesnaesterac na lopte koje mu je ubacio prvi put Kovačević, a drugi put T. Nakić. Prilikom intervencije kod drugog gola vratar se ozlijedio, pa je on zamijenio mjesto s jedinim navalnim igračem.

Tako hendikepiran, »Polet« se ne predaje, već uspijeva po Šiški da smanji rezultat. Obrambeni su ga igrači ostavili samog, a on je prelobovao vratara Čurkovića. Konačni rezultat postigao je Vranjolić.

»Polet« se predstavio drniškoj publici kao borbeni momčad u kojoj se ističe kao najbolji igrač Benevntić. Kod »Doške« a su najbolji bili inž. Kravar u pomoćnom redu, a Živković i Bjegović u navali.

Sudac Belamarić obavio je svoj zadatak bez grešaka, a dobro su mu asistirali Bašić i Belamarić-Šoša. (c)

Rezultati XIII kola	
Došk — Polet 3:1, Dinara — Rudar 1:3, Metalac — TLM 1:1, Aluminij — Šibenik II 1:2, Sloboda je bio Požar.	
Rezultati XIV kola	
Aluminij — Došk 2:4, TLM — Požar 0:1. Utakmice Metalac — Rudar i Polet — Dinara nisu odigrane. Susreti posljednjeg kola nisu unijeti u tablicu.	
Tablica	
DOŠK	13 12 0 1 39:14 24
Rudar	13 9 1 3 42:17 19
Dinara	13 7 2 4 34:23 16
Polet	13 6 1 6 25:30 13
Metalac	13 4 4 5 27:32 12
Aluminij	13 3 4 6 21:26 10
TLM	13 2 3 8 15:29 7
Požar	13 1 1 11 15:48 3

SIBENIK — SPLIT 0:0

Stadion »Rade Končara«. Gledalaca 2500. Sudio dr Krstić iz Ogulina. Prvenstvena utakmica II savezne lige — zapad.

»Sibenik«: Rančić, Cvitanović, Zaja, Mikulandra, Iljadica, Duilo, Marinić, Perasović, Marenci Aralica, Rora (Orošnjak).

»Split«: Vukasović, Boban, Pletikosić, Duplanić, Sizzgoreo, Grubišić, Poklepić, Ivić, M. Krstulović, Kraljević, Dadić.

Bila je to jedna od najslabijih utakmica koje su u toku ovog prvenstva odigrane na domaćem terenu. Igralo se uglavnom po sredini igrališta, bez naročito oštrih udaraca na vrata. U polju su obje ekipe dosta griješile u dodavanju. Splićani su se predstavili u tehničkom pogledu boljom momčadi, ali i njima je nedostajao udarac. Neriješeni rezultat realni je odraz prikazano

nog nogometa, iako je domaći tim u drugom poluvremenu mogao barem jedanput zatresti protivničku mrežu. Kod domaćih su odskakali Iljadica i Duilo, a kod gostiju Pletikosić, Sizzgoreo i Krstulović. Sudac je autoritativno vodio ovaj susret.

SLOBODA — SIBENIK 2:0 (1:0)

U posljednjom utakmici proljetnog dijela prvenstva II savezne lige »Sibenik« je igrao u Tuzli protiv »Slobode«. Pobjedila je »Sloboda« s rezultatom 2:0 (1:0). Zgoditke su postigli Sijački u 18. i Sehić u 85. minuti. Utakmicu je pred oko pet tisuća gledalaca dobro vodio Stanković iz Beograda.

»Sloboda«: Hajrović, Jovanović, Radović, Anović, Sehić, Duvančić, Aćamović (Podvalej), Ivoš, Sijački, Josić i Mesaroš.

»Sibenik«: Rančić, Cvitanović, Zaja, Marenci (Mikulandra), Ilja-

dica, Duilo, Marinić, Miljević, Perasović, Aralica i Orošnjak.

Sibenčani su otputovali u Tuzlu bez nekih naročitih izgleda na pobjedu. To možemo zaključiti po sastavu momčadi. Na put nisu poslali Stojić, Zambata i Rora. Međutim, otpor i igra koju su oni prikazali u Tuzli je jedna od najboljih u proljetnom prvenstvu. Od samog početka pa do kraja utakmice igrači »Sibenika« su se do maksimuma borili.

Sva nastojanja domaćih igrača da odmah u početku savladaju igrače »Sibenika« nije išlo za rukom. Za tijesan rezultat najviše krivice snose obrambeni igrači »Sibenika« na čelu s odličnim Rančićem i Iljadicom. Evo što nam je poslao povratka iz Tuzle izjavio najbolji igrač ove utakmice, vratar »Sibenika« Sime Rančić:

— Domaći igrači su mislili da će lako savladati našu momčad. Oni su odmah u početku oštro navalili na naša vrata, ali razpoložena obrana ih nije puštala u kazneni prostor. Ja sam, mogu vam kazniti, branio kao nikad do sad. Svalka upućena lopta prema našim vratima bila je moja.

Na povratku iz Tuzle »Sibenik« je odigrao prijateljsku utakmicu u Bosanskom Novom protiv »Slobode«. Rezultat je neriješen 3:3 (1:2).

SLAB START VESLAČA »KRKE« NA BLEDU

Prvog maja na Bledskom jezeru održana je veslačka regata, na kojoj je učestvovalo 33 čamca, 127 veslača iz deset klubova. Šibenici su na ovoj regati zastupali dva četverca »Krke«. Četverac sa kormilarom došao je na cilj treći iza »Mornara« i »Mladosti«, dok je četverac bez kormilara u ponovljenoj trci odustao.

S obzirom da je tog dana nad Bledom valdalo veliko nevrijeme rukovodstvo Veslačkog saveza Jugoslavije je odlučilo da se još ne odrede kandidati za reprezentaciju. To će se tek znati nakon regate, koja će se održati 25. ovog mjeseca u Splitu. Na toj regati će učestvovati svi naši najbolji čamci.

RADNIČKA SPORTSKA DJE-LATNOST U ČAST 1. MAJA

Općinsko sindikalno vijeće Šibenik organiziralo je u čast 1. maja i turnir u kuglanju na kojem je sudjelovalo 16 ekipa sindikalnih podružnica.

Prvo mjesto zaslužio je osvojila ekipa Vojne pošte 9999 koja je za nagradu dobila pehar u stalno vlasništvo. Drugo mjesto je pripalo ekipi TLM »Boris Kidrič«, a treće mjesto zauzela je ekipa »Velimir Škopnik«. Njima su dodijeljene počasne diplome.

Na dan 1. maja održan je susret u kuglanju između reprezentacije sindikalnih podružnica i »Galeba«, prvaka Kuglačkog podsaveta Šibenik. Zaslužio je pobjeđila ekipe reprezentacije.

Organizacija natjecanja bila je dobra.

REZULTATI XXI KOLA

Šibenik — Split 0:0, Lokomotiva — Karlovac 6:3, Varteks — Sloboda 0:0, Trešnjevka — Željezničar 0:0, Borovo — Proleter 1:1, Čelik — Maribor 1:0.

REZULTATI XXII KOLA

Sloboda — Šibenik 2:0, Split — Čelik 1:2, Željezničar — Lokomotiva 3:0, Karlovac — Varteks 1:1, Maribor — Borovo 2:0.

Tablica

Željezničar	22 14 3 5 53:21 31
Sloboda	22 13 5 4 48:20 31
Trešnjevka	22 10 9 3 46:24 29
Čelik	22 13 2 7 40:26 28
Maribor	22 10 4 8 32:22 24
Karlovac	22 7 7 8 35:41 21
Proleter	22 5 9 8 34:39 19
Split	22 5 9 8 26:31 19
Šibenik	22 8 3 11 21:39 19
Borovo	22 4 7 11 29:51 15
Lokomotiva	22 4 6 12 30:47 14
Varteks	22 3 8 11 21:44 14

»MURTER« POBJEDNIK OMLADINSKIH IGARA

U nedjelju 29. IV i 1. maja održane su u Murteru, u sklopu proslave 1. maja i Dana mladosti, omladinske sportske igre. U ovim igrama, i pored nesudjelovanja nekih ekipa, učestvovalo je preko 50 takmičara. Nagrade pobjednicima bile su diplome za pojedine discipline u atletici, te pehar u trajno vlasništvo ekipnog pobjednika. Takmičenje se održalo u slijedećim disciplinama: atletika, rukomet nogomet i odbojka. U atletici trčanje na 100 metara osvojio je Pirija (Murter), dok je drugo mjesto osvojio Čuzela (Tijesno), na 1.000 metara prvo mjesto je osvojio Šikić. Prvo mjesto u skoku u vis i dalj pripalo je omladincima iz Tijesna. Istog dana odigrana je i odbojka. Prvo mjesto je osvojila ekipa Murtera pobjeđivši Tijesno sa 3:1. Drugog dana takmičenja u rukometu je ekipa Tijesna osvojila prvo mjesto. Omladinci iz Murtera osvojili su u nogometu prvo mjesto i tako utakmica bila je živa i uzbudljiva, a Murter je potpuno zaslužio pobjeđiti Tijesno s 7:4 (3:1) (JO)

Dalmatinska zonska liga

Neiskorištena prednost

DOŠK — »JADRAN« 2:2 (1:0)

Igralište na Podvornici. Gledalaca oko 1000. Strijelci: u 23. minuti Živković, u 46. T. Nakić za »Došk«, a u 57. minuti Ivančić i 87. Markov za »Jadrana«. Sudac Ratko Stojković (Zadar).

»Došk«: Čurković, M. Ožegović, Vukušić S., Kravar, M. Nakić, Kovačević, Petranović, Bjegović, T. Nakić, Živković, (T. Ožegović), N. Dereta.

»Jadrana«: Lovrić, Radanović, Banić, Bilić I, Bonažić, Almić, Bilić II, Ivančić, Markov, Amžić, Kesić.

»Došk« je u prošli ponedjeljak propustio veliku šansu. On nije iskoristio dvije velike prednosti: to su domaći teren i svoja publika i veliko vodstvo od 2:0. Domaći igrači nisu imali dovoljno snage i potrebnih živaca da uvjerljivo poraze rutiniraniju momčad iz Kaštel-Sućurca.

Utakmica je počela u obostranim brzim naletima razigranih navala pa se lopta često nalazila u rukama pouzdanih vratara Lovrića i Čurkovića. Već u 3. minuti T. Nakić se našao u povoljnoj situaciji, ali je oštro pucao u istrčalog vratara. Slijedeći sokom skoku sigurno hvata.

UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NA PODVORNICI

Nogometno igralište »DOŠK« a na Podvornici počelo je ovih dana da se uređuje i proširuje. S dovoljno mehanizacije koju su na raspolaganje stavile privredne organizacije iz Drišta i dobrovoljnom radnom snagom počelo je skidanje humusa i niveliranje prostora oko igrališta da bi se izgradila lakoatletska staza dužine 330 metara, bacališta i prostor za ostale athleteske discipline.

Sportska bonilišta bit će ogradena od gledalaca ogradom izgrađenom od opeke u visini od 80 centimetara i žičanom mrežom od 1 metra. Na zapadnoj strani igrališta nalazit će se 4 reda nepokrivenih tribina sa salvenih od betona, dovoljne da prime 1.000 gledalaca.

Sredstva za ove radove u visini oko jednog milijuna dinara osigurana su u Fondu za fizičku kulturu, koja su za tu svrhu i namijenjena. Svakodnevnim radovi na Podvornici odvijaju se pod stručnim nadzorom inž. Marka Bojčića i Vlade Vukičevića ubrzanim tempom, pa se njihovo dovršenje može sigurno očekivati već prije nove takmičarske sezone. (c)

SPORTSKO NATJECANJE UČENIKA I KISTANJA I VARIVODA

U okviru Jugoslavenskih pionirskih igara u nedjelju je u Kistanjama održan sportski susret između učenika osnovnih škola Kistanja i Varivoda. U svim sportskim disciplinama pobjeđili su daci iz Kistanja. Postignuti su ovi rezultati: u nogometu 2:1, u odbojki 3:0, a u igri »Grančari« također su pobjeđile učenice iz Kistanja svoje vršnjakinje iz Varivoda i to s rezultatom 3:0 (BP)

»BRIGADIR« (Crljenik) — »LASTA« (Stankovci) 9:3

U nastavku priprema za ovogodišnje nogometno prvenstvo općine Stankovci, »Brigadir« je prošle nedjelje odigrao dva prijateljska susreta i to: »Brigadir« — »Zmaj« (Morpolča) 3:2 (1:0) i »Brigadir« — »Lasta« (Stankovci) 9:3 (2:2).

Osobito veliki interes vladao je za posljednji susret, jer jedna i druga momčad računaju na osvajanje prelaznog pehara Narodnog odbora općine Stankovci. U ekipi »Brigadira« nije bilo slabih mjesta. Ako bi se nekog trebalo istaći po naročito dobroj igri onda to zaslužuje desni branitelj Klarić Janko. Sudac Miletić iz Stankovca vodio je susret s manjim greškama. (BK)

Tko će biti prvak Dalmatinske zone ?

U prvoj kvalifikacionoj utakmici za prvenstvo Dalmatinske zone lige »Jadrana« je u Kaštel Sućurcu pobjeđio ekipu »Tekstilca«, prvaka Zadarske podsavezne lige sa 3:2.

Tom pobjedom, kao i neriješenim rezultatom (2:2) u susretu sa »Doškom« ekipa »Jadrana« stekla je velika izgleda da osvoji naslov prvaka ove lige i tako iz-

Žena i dom

Prehrana djece u proljeće

Mnoge se mame tuže kako im djeca u proljeće slabo jedu. Iako ga nestrpljivo očekujemo, proljeće donosi mnogima kojekakve smetnje, a najčešće umor i pomankanje apetita. Uzrok je jednolična zimska hrana koja nije dala organizmu dovoljno osnovnih tvari. Nije samo važno da hrane bude dovoljno i da je kvalitetna, već i kako je dijete uzima.

Dijete mora imati dovoljno vremena i mira kod obroka. Zato mu ne dozvolimo da ustane zadnji čas iz kreveta, te da domaćak pojede na brzinu. Od takvog doručka gotovo nema koristi, a usto dijete postaje nervozno. I kod ostalih obroka držimo se pravila: nikad jesti na brzinu. U koliko dijete ima popodne školu, mora dobiti ručak barem pola sata prije odlaska iz kuće. Ako ima u jutro školu, pa dođe kući o podne, neka najprije odloži svoje stvari, probuče, opere ruke, pa tek onda sjedne za stol. Sređen obiteljski život, ugodna atmosfera i razgovor ukučana kod obroka, također povoljno utječu na apetit djece.

Pribilni međuobrok u 10 sati, odnosno popodne, također su ponekad uzrok da nam dijete premalo jede za glavnih obroka. Osim toga, moramo nastojati da ishrana bude što različitija. Dijete mora uzimati dnevno, a naročito sada u proljeće, takvu hra-

nu koja sadrži glavne elemente ishrane. Znači mora dnevno uzimati: voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, tjestenina, jaja, mesa itd. Naročito ne smiju izostati vitamini koje će dobiti u voću i povrću. Sada već ima salate, rotkvice, mrkve, celera, peršina itd., iako nam povrće za kuhanje još nedostaje. Spinat kojeg polako nestaje, možemo nadoknaditi koprivom koja ne zaostaje ni po ukusu ni po sastavu. Za slabokrvne je vrlo korisna cikla. Možemo je dobro oprati, naribati, začiniti limunovim sokom, pa dati djeci nekuhano. U koliko im ne prija, onda je ku-

hamo. Svakki obrok djeca će završiti s voćem. U ovo godišnje doba najbolje su maranče ili limuni, jer su jabuke već izgubile svoju vitaminsku vrijednost.

Osim svega navedenog, više pazimo što nam dijete jede nego koliko jede. Bolje je da pojede manje, ali hrane koja je izdašna. Ako djeca pretjerano mnogo jedu, to je zato jer ne dobivaju dovoljno svih vrsta hranjivih tvari. Organizam onda zahtijeva više i više, dijete se deblja ali nije pravoga zdravlja. A svi mi želimo da nam djeca budu lijepo razvijena i zdrava, a ne samo debela.

UPRAVNI ODBOR SLOBODNE PLOVIDBE ŠIBENIK

r a s p i s u j e

natječaj

za slijedeća radna mjesta:

- 1 službenika za devizni odjel,
- 1 službenika za obračun osobnih dohodaka,
- 1 likvidator,
- 3 knjigovode
- 1 blagajnik
- 2 pripravnika

U v j e t i:

Pod 1) Potpuna srednja školska sprema sa 2 godine prakse u deviznom poslovanju.

Pod 2) Potpuna srednja školska sprema sa 2 godine prakse u obračunu osobnih dohodaka.

Pod 3) Potpuna srednja školska sprema sa 5 godina prakse.

Pod 4) Potpuna srednja školska sprema sa 3 godine prakse u financ. pogon. mater. knjigovodstvu.

Pod 5) Potpuna srednja školska sprema sa 3 godine prakse u blagajničkom poslovanju.

Pod 6) Potpuna srednja školska sprema bez prakse.

Ponude slati na gornju adresu.

Nastup službe odmah ili prema sporazumu.

Osobni dohodci prema Pravilniku o raspodjeli dohotka poduzeća.

Natječaj ostaje otvoren do popunjenja radnih mjesta.